



БАЊАЛУЧКИ
ЦЕНТАР ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Ime propisa: Drugi fakultativni protokol uz međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

Datum donošenja: 15. decembra 1989. godine

Donosilac: Ujedinjene nacije

**DRUGI FAKULTATIVNI PROTOKOL
UZ MEĐUNARODNI PAKT O GRAĐANSKIM I
POLITIČKIM PRAVIMA**

Države ugovornice ovog Protokola, vjerujući da ukidanje smrtne kazne doprinosi poštovanju ljudskog dostojanstva i progresivnom razvoju ljudskih prava, podsjećajući na član 3. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, usvojene 10. decembra 1948. i član 6. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, usvojen 16. decembra 1996, konstatujući da se član 6. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima odnosi prema smrtnoj kazni na način koji snažno sugeriše njeno ukidanje, uvjereni da bi sve mjere preduzete u cilju ukidanja smrtne kazne trebalo smatrati unapređivanjem zaštite prava na život, želeći da na ovaj način da preuzmu međunarodnu obavezu da ukinu smrtnu kaznu, saglasile su se o sledećem:

Član 1.

1. Niko u nadležnosti države ugovornice ovog Protokola ne može biti pogubljen.
2. Države ugovornice će preduzeti sve neophodne mjere u okviru svoje nadležnosti u cilju ukidanja smrtne kazne.

Član 2.

1. Rezerve na ovaj protokol nisu dozvoljene, sem rezervi stavljenih u trenutku ratifikacije ili pristupanja koje omogućavaju da smrtna kazna bude primjenjena za vrijeme rata, za najteža krivična djela vojne prirode počinjena u toku ratnog stanja.
2. Država ugovornica koja je stavila ovakvu rezervu prosljediće u trenutku ratifikacije ili pristupanja Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija tekst odgovarajućih odredbi zakona koje se primenjuju u vreme rata.
3. Država ugovornica koja je stavila ovakvu rezervu obavjestiće Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o proglašenju i ukidanju ratnog stanja na svojoj teritoriji.

Član 3.

Države ugovornice ovog protokola uključiće u izvještaje koje podnose Komitetu za ljudska prava u skladu sa članom 40. Pakta podataka o mjerama preduzetim u cilju



ispunjenja obaveza preuzetih ovim protokolom.

Član 4.

U odnosu na države ugovornice Pakta koje su dale izjavu u skladu s članom 42, nadležnost Komiteta za ljudska prava da prima i razmatra saopštenja u kojima neka država ugovornica tvrdi da druga država ugovornica ne ispunjava svoje obaveze biće proširena i na odredbe ovog Protokola, sem ako država u pitanju nije izjavila suprotno u trenutku ratifikacije ili pristupanja.

Član 5.

U odnosu na države ugovornice Prvog fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, usvojenog 16. decembra 1996. godine, nadležnost Komiteta za ljudska prava da prima i razmatra saopštenja koja potiču od pojedinaca u njihovoj nadležnosti biće proširena i na odredbe ovog protokola, sem ako država u pitanju nije izjavila suprotno u trenutku ratifikacije ili pristupanja.

Član 6.

1. Odredbe ovog protokola će se primenjivati kao dopunske odredbe Pakta.
2. Bez uticaja na mogućnost stavljanja rezerve u skladu s članom 2. ovog protokola, pravo zajemčeno članom 1. st. 1. ovog protokola neće biti podložno ukidanju u skladu s članom 4. Pakta.

Član 7.

1. Ovaj protokol je otvoren za potpisivanje svakoj državi koja je potpisala Pakt.
2. Ovaj protokol podliježe ratifikaciji svake države koja je ratifikovala Pakt ili mu je pristupila. Instrumenti ratifikacije biće deponovani kod Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
3. Ovaj protokol biće otvoren za pristupanje svakoj državi koja je ratifikovala Pakt ili mu je pristupila.
4. Pristupanje će se izvršiti deponovanjem instrumenta o pristupanju kod Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
5. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija obavjestiće sve države koje su potpisale ovaj protokol ili su mu pristupile o deponovanju svakog instrumenta o ratifikaciji ili pristupanju.

Član 8.

1. Ovaj protokol stupiće na snagu tri mjeseca poslije deponovanja kod Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija desetog instrumenta o ratifikaciji ili pristupanju.
2. Za svaku državu koja ratifikuje ovaj protokol ili mu pristupa poslije deponovanja desetog instrumenta o ratifikaciji ili pristupanju, pomenuti protokol će stupiti na



БАЊАЛУЧКИ
ЦЕНТАР ЗА ЉУДСКА ПРАВА

snagu tri mjeseca poslije deponovanja od strane ove države njenog instrumenta o ratifikaciji ili pristupanju.

Član 9.

Odredbe ovog protokola primenjivaće se, bez ikakvog ograničenja ili izuzetka, na sve članice saveznih država.

Član 10.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija će obavjestiti sve države na koje se odnosi član 48. st. 1. Pakta o sledećem:

- a) rezervama, saopštenjima i obavještenjima u skladu s članom 2. ovog protokola;
- b) izjavama datim u skladu s članovima 4. i 5. ovog protokola;
- c) potpisima, ratifikacijama i pristupanjima u skladu s članom 7. ovog protokola;
- d)

datum stupanja na snagu ovog protokola u skladu s članom 8.

Član 11.

1. Ovaj protokol, čiji su tekstovi na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku podjednako vjerodostojni, biće deponovan u arhivi Organizacije ujedinjenih nacija.
2. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija dostaviće ovjerene prepise ovog Protokola svakoj državi na koju se odnosi član 48. Pakta.